Proletarhoji tamomi dunjo, jak şavedon!

BAJROQI MIHNAT

Organi TsK partijaji komunistiji (ʙ) Uz.

Орган ЦК КП(б)Уз.

Ba zaʙoni jahudihoji mahali (ʙuxori)

На местно (бух) еврейском языке

1936

15

JANVAR

№11 (1507)

Majdonhoro az udoʙreni taamin kardan munfieati kalon dorad

FARƢONA. Kolxozi „Ozod Jahudi" dar soli 1935-um, nazar ʙa solhoji guzaşta, sohiʙi jak cand muvafaqijatho şuda, sori aval plani paxtaro ʙarzijod, ʙa 118 protsent içro kard. Saʙaʙi asosiji in peşravího—koru mihnati udarnikiji kolxozciho va kolxozcizanho meʙoşad.

Kolxoz hol-kaj ʙa guzarondani korhoji tiramohiju zamistoni daromadagi meʙoşad. 25 gektar zamini paxta korida meşudagi ronda şuda, ʙa sari majdonho 250 araʙa udoʙreniji mahali ʙurovarda şudagi hast. Udarnikho Şulov, Ş. Arcaūv va digarho xelo naqz kor karda istodin.

Lekin ʙo vuçudi hamin hma kolxozi „Ozodi Jahudi" hozir jak cand kamʙudiho dorad. 13 gektar zamini paxta hanuz ronda naşudast. 17 hazor kilogram udoʙreniji minerali dar amʙori kolxoz istodast, onro dar vaqti rondani tiramohi ʙa sari majdonho ʙurovarda naşudast. Ƣajri in, ʙoz 750 araʙa nuriro ʙa sari majdonho ʙurovarda ruxtan darkorast.

Hamin korhoro hozir guzarondan mumkinast. Hoʙo havo xelo naqz omada istodast. Dar in rūzho korhoji nuriʙurori, çaja ariqtozakoni va, agar zamin jaxnaq naʙoşad, rondani tiramohiro guzarondan mumkinast. Hozir guzarondani in korho ʙaroji hosiloti imsola ahmijati kalon dorad.

L. Qalandarūv

Corjakgiriji „sitsentnerciho"

Dogovori ustoho

Moho, ordendorho,—zvenovodi kolxozi nomi Stalini rajoni Akmalaʙod **Fajzulo Junusūv** dar soli 1935-um az har jak gektar 57 tsentneri hosiloti paxta dodagi, va zvenovodi kolxozi „Tūlquni" rajoni Andiçon **Quldoş Sajidsojūvi** dar soli 1935-um az har jak gektar 54 tsentner hosiloti paxta dodagi, vaʙdaji dar soveşcaniji paxtakorhoji staxanūvci az xusuşi dar ojanda hosiloti paxtaji majdonhoji xudro zijod kardan ʙa rafiq Stalin dodagi moro içro karda istoda, cunin guftu-şunid kardem, ki dar soli 1936-um, ʙa asosi ustavi arteli xoçagiji qişloqi va ʙa tariqi corjakgiriji sotsialisti, az majdonhoji xud, az har jak gektar kamaş 62 tsentner hosilot medihem, mexanikondani proizvodstvoji paxta (rondan, koram, kultivatsijakuni, cindanroj vaʙa ʙa aamal içro mekunem, xoh udoʙrenihoji minerali va xoh udoʙrenihoji mahaliro mukamal munfieat meʙarem.

Vaqte ki ʙa kolxozi xud omadem, cunin voçiʙijat megirem, ki in vaʙdaro dar maçlisi umumi sançida, ʙaroji onro içro kardan tamomi zvenoji xudro moʙilizatsija mekunem va ʙaroji hosiloti ʙalandi paxtaji soli 1936-um gūştinʙariro tezi qati sar mekunem.

Mo ʙa xud cunin voçiʙijat megirem, ki tamomi tacriʙahoji dar in mudati candin soli dar kolxoz ʙudani xud çama kardagi moro mukamal ʙa clenhoji kolxozamo—ʙa qismgirandahoji corjakgiriji sotsialisti medihem.

Baroʙari gūştini ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta meʙurdagiji xud, mo ʙoz ʙa xud voçiʙijati ʙaroji zindagoniji madani gūştin ʙurdanro megirem, va corasinihoji madanije ki ʙaroji onhoro dar soli 1936-um guzarondan voçiʙijat karda megirem, onhoro sançida, ʙa dogovori corjakgiriji sotsialisti medarorem.

Arʙitri corjakgiriji sotsialistiji mo gazetahoji respuʙlikoniji „Pravda Vostoka" va „Qizil Uzʙekiston" şudanaşro nişon medihem. Az in gazetaho mepursem, ki ʙa kori mo dojim nazar karda, ravişi corjakgiriji sotsialistiji moro dar varaqhoji matʙuot cop karda istand.

Ba dogovor **Fajzulo Junusūv** va **Quldoş Sajidsojūv** das mondand.

Corjakgiriji sitsentnerciho

Çeqzaniji ordendorho qaʙul karda şud

ISMOEL MUSLJUM caşmaşro az pisaraş namekand. Dar ʙoloji tavqi dili Alimaş ordeni **Lenin** ʙarq mezanad. Az xusuşi Stalin, az xusuşi Maskov mūjsafed caqcaqhoji pisaraşro candin marotiʙa şunida ʙud, amo hozir ham ū hisoʙoti ordendor dar maçlisi kolxozi doda istodagiro gūş karda istodast.

Kolxozi nomi Fajzulo Xūçajūv ʙa peşvozi qahramonaş xelo vaqt ʙoz tajori dida istodast.

Solim Raşidūvi—rajisi kolxoz—xonaji nav tajor karda, dar on xona meʙelu ajnosi jevropoji monda, onro ʙo surathoji vozdho orasta kard. Dar xonaji nav—qolin, usfal, kantūr, kat, omivalnik va peckaji naqz monda şudagi hast.

Alim Ismoelūv caqcaq mekunad:

— Mo ʙa Maskov rafta, dar oxir, dar vokzali Maskov furomadem. Az Toşkand to Maskov 5 sutka pojezd qati raftan darkorast.

Raʙociho va raʙocizanhoji faʙrikahoji molʙofi dar pojtaxt moro cun joru qadirdonaşon peşvoz giriftand. Ba har jak kolxozci onho gul ʙaxşiş dodand. Avtoʙushoji kaloni xuşrūj qati mohoro dar Havliji sejumi sovetho ovardand. Man Maskovro man ʙori aval didam. Şahr şahri kalone, havlihoji az in peş dida ʙa ʙudagiji kūh ʙorin ʙaland, odam avtomoʙil va tramvaj çudo ham ʙisjor. Şaʙ kūcahoji şahr rūz ʙorin ravşan. Dar hama çojho elektris hast. Dar pojon, dar taki zamin Maskovi dujum sado doda istodast. Dar taki kūcahoji Maskov ʙa cor taraf pojezdho raftu omad mekunand. Baroji ʙa pojon furomadan zaʙon kaşidan darkor nest. Dar ʙoloji norʙoni ʙaçojiʙo rost meisted, on xudaş şumoro ʙaçoji darkori meʙarad.

Mo teatrho, muzejho va zavodhoro didem. Avtomoʙil soxta ʙurovardanro man didam.

Delegatsijaji mo mavzoleji **Vladimir Ilic Leninro** rafta did.

Dar Maskov zindagoni karda, ʙaroji ʙa qatori davomkunandaji kori **Lenin**, ʙa qatori padari dūstdori mo **rafiq Stalin** voxūrdi kardan moho ʙe saʙru ʙardoşt intizor ʙudem. Dar oxir, on rūzi xursandi omad.

Ahli maçlis **Alimro** diqqat monda gūş mekardand, metarsidand, ki jagon gapro nafahmida namonand. Dar vaqti gap zadan ordendorro candin marotiʙa az gap zadan nigoh doşta, az xusuşi Stalinro didagi ʙoz gap zan, rafiq Stalin ci xel hast, ʙa rafiq Stalin ci xel dast dodi—gufta meporsidand. Soqu-salomatiji rafiq Stalin ci xel hast, ʙaxşişhoji kolxozi ʙa ū maqʙul şudand-mi—gufta mepursidand.

Caqcaqi pisaraş karda istodagiro Ismoeli mūjsafed gūş karda, dili ū ʙaroji in aizati mamlakat ʙa kolxozhoji nomdor kardageş az xursandi va takaʙuri pur meşud.

Az xusuşi voxūrdiji faromūş nameşudagiji ʙa qatori vozdhoji partijaju hukumat kardageş, az xusuşi rūzhoji dar Maskov guzarondageş, az xusuşi voxūrdiji tantanadori dar Toşkand şudagi taasiroti xudro caqcaq kardan, Alim Ismoelūv az xusuşi xati ordendorho ʙa hamaji kolxozcihoji Uzʙekiston navistagi maalumot dod.

Dar maçlis xati ordendorhoro xonda doda şud. **Alim** ʙa ahli maçlis maalum kard, ki ū az nomi zvenoji xudaş ʙa qatori zvenoji **Tuljaş Karimūvi** ordendor (kolxozi nomi Oxun Boʙojūvi hamsojeşon) ʙa qatori ʙrigadiri ordendor **Aʙdulo Ortiqūv** (kolxozi nomi Tūraʙekūvi rajoni Jangijūl) va ʙa qatori zvenovodi ordeni Lenin giriftagi—**Dadaçon Hakimçonūv** (kolxozi „Jangi Namunaji" rajoni nomi Ordzonikidze) dogovori corjakgiriji sotsialisti ʙast.

— Ba dogovor man voçiʙijati az har jak gektar 40 tsentner paxta dodanro navisondam.

Kolxozciho muroçiatnomaji ordendorho va dogovori sotsialistiji zvenovodi ordendori xudro taʙrikhoji otaşin kardand.

Maçlisi umumiji kolxoz qaror kard, ki ʙaroji hosiloti rafta rasidagi ʙaland ʙa corjakgiri daromada şavad. Dar xudi hamin maçlis rajisi kolxoz **Solim Raşidov** maalum kard, ki ʙaroji hosiloti ʙaland giriftan holekaj cunin korhoro guzaronda şudagi hast.

— Majdonhoro holekaj az qūzapoja toza karda şud, az 193 gektar zamini şudgori tiramohi karda meşudagi faqat 15 gektaraş mondagi hast. Udoʙrenihoro andoxta şud. Oʙdihiji zamistoni guzaşta istodast.

Qaror karda şud, ki ʙa qatori kolxozi nomi Oxun-Boʙojūv corjakgiri karda şavad.

— Çeqzaniji şumohoro qaʙul mekunem—gufta rajisi kolxozi nomi Oxun-Boʙojūv—**Hamdamovi** dar on maçlis nişastagi çuvoʙ dod.—Namunaji mo az har jak gektar 35 tsentner paxta dodan meʙoşad.

Bajni du kolxozi rajoni Kalinini dar safhoji xudaş qahramonhoji ordendor taʙija dodagi, corjakgiri ana hamin xel ʙa vuçud omad.

Mahmadçon Tūxtasonūv.

Rajoni Kalinin, kolxozi nomi Fajzulo Xoçajūv.

Izoʙretatelho dar kəmʙinati molʙofi

Soveti Camʙijati umumiitifoqiji izoʙretatelho dar komʙinati molʙofi ʙa davri xud 400 nafar ʙofandahoji ratsionalizatorro çalʙ kardagi hast. Az tarafi raʙociho az 600-to zijodtar taklifhoji ratsionalizatori omadagi hast. Nispi in taklifho ʙa aamal guzaronda şudagi meʙoşad.

Soli guzaşta in kor 427,5 hazor sūm ekonomija dod.

Ustoho Pigalūv va Matvejev dar maşinaji motalkuni taqirihoji konstruktivi darovardagi hastand. In taqiri sifati ʙoftanro ʙaland karda imkonijat dod, ki ʙofandaho vaqti koraşonro puratar munfieat ʙarand. Az rūji hisoʙhoji pesaki, in ratsionalizatsija dar jak sol to 200 hazor sūm ekonomija medihad.

Ustoji faʙrikaji ʙofandagi Morozūv va masteri texi cujanʙakuni Megxiner, soxti duki stanoki ʙofandagiro taqir karda, ʙajni jak sol 35 hazor sūm ekonomija kardagi hastand.

Bajni ratsionalizatorho—az milathoji mahali kam nestand. Agar onho ʙa vaqti dar komʙinat daromadanaşon az ailmi texniki xaʙar nadoşta ʙoşand, amo hozir jak cand taklifhoji ratsionalizatori karda istodin. Rafiq Qulmatūv, ʙaroji partovhoji kalovaro munfieat ʙurdan maşinaji onro soxta ʙaromadagi hast. Maşinaji rafiq Qulmatūv sole to 10 hazor sūm ekonomija medihad. Komsomol rafiq Işmoelūv 7 taklifi ratsionalizatori kardagi hast.

Soli guzaşta ʙa ratsionalizatorho va izoʙretatelho 21 hazor sūm mukofot doda şudagi meʙoşad. Podmasteri vaterhoji aʙzoji komsomol Aʙdulojūv ʙaroji taklifhoji ratsionalizatoriji xud dar havliji nav andoxta şudagi xona mukofot girift. 5 nafar ratsionalizatorhoji ʙehtarin ʙa faʙrikahoji molʙofiji rajonhoji markaziji Itifoq ʙa komandirovkaji ailmi raftagi hastand.

16 nafar konsultanthoji spetsialist ʙa izoʙretatelhoji çavon jordami harrūza rasonda istodin.

(UzTAG).

* * *

Guştin ʙaroji ʙahoji çudo naqz

ANDIÇON. (Az muxʙiri maxsuşimo). **Mişa Baratūv**, talaʙaji şinfi 3 umi maktaʙi 25 umi jahudigi dojim hamaji korhoji xudro ʙa usuli corjakgiriji sotsialistiju udarniki voʙasta karda girifta ʙurda istodast.

Padaru modari Mişa ʙaroji dars tajor kardani ū şarojathoji darkori ʙunjod kardagi hastand. Baroji ū jak xonaji alohida, kantūr, ustal, işqofca, kitoʙhoji darsi, daftar, qalam, nuk, sijohi, rucka va har xel kitoʙhoji adaʙijoti nafis va gazetaji „Bajroqi Mihnat" mukamal ihtijoç kardagi meʙoşand.

Dar natiça Mişa dar vaqti imtihoni corjaki dujum az hama darshojaş ʙahoji **çudo naqz** girift.

Maktaʙ, ƣajr az Mişa, ʙoz jak cand udarnikhoji ʙehtarin dorad. **Temor Asromūva, Muşijah Murdaxajūv va Jofo Aminūva** ham imtihoni corjaki dujumro ʙa ʙahoji **çudo naqz** dodagi hastand.

Onho hamcunin ʙa korhoji çamaijatiji maktaʙ foʙolona qism girifta omada istodin.

Ƣajr az in, onho ʙa hamrohi talaʙahoji az darsho ʙoqis mondagi rūze jak du soʙat alohida dars guzaronda, daraçaji ailmi onhoro ʙaroʙari xudaşon kardagi hastand.

Maktaʙ programaji taʙlimi nispi avali solro ʙa 97 protsent içro kardagi hast. Davomati talaʙaho ʙa 96 protsent rasidagi meʙoşad.

Hamcunin kori taşkiloti pioneri, gazetaji devoriji maktaʙ va digaraş naqz ʙa rah monda şudagi hast.

M. Jishoqūv.

Dolinaji Vaxş ʙazaji paxtaji misri meʙoşad

Stalinoʙod. Baʙdi jak cand rūz Vaxşstroj pançsola şudanaşro aid mekunad. Dolinaji Vaxşro hozir şinoxta nameşavad. Az sijoʙon qarini 20 hazor gektar zamini çūjho qati oʙ doda meşudagiro zamini serhosil karda şudagi hast. Daroziji kanalhoji magistrali az 120 kilometr aiʙorat hast. Rajonhoji nav, qişloqhoji kaloni nav ʙunjod gaştagi hastand. Dar soli 1935-um dolinaji Vaxş holekaj 16 hazor tona asosan paxtaji misri dod. Dar ucastokhoji taçriʙagi rūjişothoji suʙtropiki taraqi doda şuda istodast, ʙa 860 gektar zamin sovxozi kaloni ʙoqu tokdori taşkil doda şuda istodast.

Dar soli 1936-um korhoji dar navʙati aval tasin şudagi tamom karda meşavand. Bunjudijat ʙo avtomoʙilho, traktorhoji gusenicni va ekskvatorho tez içro karda şuda istodast. Soxtani stantsijaji elektrisiji oʙi va zavodi mexanikiji kalon ʙa peş istodast. Hamin sol ʙa zaminhoji Vaxş 4 hazor xoçagi kūconda meşavand.

Baʙdi tamom şudani korhoji dar navʙati aval tasin şudagi, korhoji ʙa navʙati dujum tasin şudagi muqarar karda meşavand. Vaxşstroj ʙojad hamegi ʙa 100 hazor gektar zamin çūj ʙurorad. Dolinaji Vaxş dar Itifoq ʙa ʙazaji çudo kaloni paxtaji misri gardonda meşavad.

Sesijaji dujumi TsIK SSSR jela şud

Arki kaloni Kreml ʙo zindagoniji parçūşi purquvat mezist. Dar inço, dar markazi mamlakati ʙuzurgi sotsializm, az cor taraf vakilhoji sesijaji dujumi TsIK SSSR omadand. Az soʙati 5 namozdigar ark az vakilhoju mehmonho pur şudan girift. Raʙocihoju kolxozciho, gūştinʙarhoju komandirhoji Armijaji surx, korkunhoji taşkilothoji sovetiju partijagi, clenhoji hukumati Itifoq—vakilhoji milionho mihnatkaşho—dar inço dar arki Kreml çama şudand. Dar zali ʙuzurg mehmonho—odamhoji naqzi zavodhoju faʙrikahoji pojtaxti proletari, vakilhoji naukaju texnika va sanoat ʙudand. Ba peşi kantūri prezidium—rafiqho **Cervjakov, Musaʙekov, Fajzulo Xoçajūv, Rahimʙojūv, Ajtakūv, Akulov, Şvernik** va digar clenhoji prezidiumi TsIK SSSR şişta ʙudand.

Dar ʙoloji lozho—clenhoji korpusi diplomati, çurnalisthoji xoriçiju soveti şişta ʙudand.

Soʙati 18-ju 15 minuta dar ʙoloji triʙuna rafiqho **Stalin, Kalinin, Molotūv, Voroşilūv, Petrovskij, Andrejev, Kosior, Cuʙar, Ždanūv, Ljuʙcenko** pajdo şudand. Dar zal darov mavçi purquvati qarsakzaniho, sadohoji „ura" pahn şud. Caşmi hama ʙa sūji prezidium ʙud, ki dar onço ʙo pajravhoji nazdiktarini xud vozdi xalqhoji SSSR rafiq Stalin ʙud, va dar ʙajni qarsakzanihoji otaşin taʙrikhoji xursandi: „Zinda ʙod rafiq Stalin!", „Zinda ʙod rafiq Kalinin!" guftan meʙuromadand. Qarsakzanihoji ʙefasq ʙoz ʙa ʙoz sado doda, xalqi soveti ʙa vozdi xud, ʙa rahʙarhoji partijaju hukumat muhaʙʙatiji ʙehad doştanaşon va çonsupor ʙudanaşonro guvohi medodand.

M. I. Kalinin suxani daromadi kard. Oʙaqoli umumiitifoqi rahi taraqijotaji mamlakati sotsializmro nişon dod, ki oʙ dar soli guzaşta ʙoz zūrtara ʙaquvat şudagi hast. Suxanhoji ūro ʙo diqqati cuqur gūş karda, ahli zal ʙa aizati vozdu muʙallimi ʙuzurg ilhomdihandaji ʙoqili ʙunjodijati sotsialisti rafiq Stalin qarsakzanihoji ʙaavç qati suxani Mixail Ivanovicro dam ʙa dam faşq mekunond.

Suxani rafiq M.I. KALININ

Rafiqho, jela şudani sesijaji mazkuri TsIK SSSR sar şudani soli 1936-um qati dar jak vaqt qaltodagi meʙoşad. Soli 1935-umi guzaştagi, nazar ʙa hamaji solhoji guzaşta, ʙa mamlakati mo ham çihati ʙunjodijati xoçagi va ham çihati ʙunjodijati madani muvafaqijathoji kalontariniro ovard. Ɵomaji mihnatkaşho natiçahoji ʙevositaji materialiji inqiloʙi proletariro avalin ʙo in xel quvat his kardand. Hamon orzuje, ki az sotsialisthoji utopist sar karda to asosmonandaji sotsializmi ailmi Karl Marks odamhoji ʙehtarini insonijat mekardand, ki ʙaroji on xalqhoji mazlumu ekspluatatsija şavanda sadhosol gūştin giriftagi hastand, ki ʙaroji on şuda miqdori xelo ʙisjori odamho qurʙon ʙurovarda şudagi hastand, ʙa vuçud omada istodast.

In zafarhoji sotsializm dar Mamlakati Sovetiji mo ʙaholati partijaji Lenin taarixona tajor karda şuda, ʙa tahti rahʙariji davomdihandaji ʙuzurgi on—rafiq Stalin ʙa dast darovarda şudand. (**Ahli zal az çojaşon xesta, qarsakzanihoji ʙefasqu ʙaavç qati rafiq Stalinro taʙrik kardand. Az cor taraf sadoho ʙuromadand: „Zinda ʙod vozdi inqiloʙi çahoni rafiq STALIN!"**).

Soli 1935 um soli zafarhoji ʙuzurg ʙud. Hama narkomathoji xoçagi planhoji xudro içro kardand, va dar ʙaze navʙhoji xoçagi (sanoati vazmin, avqotvoriʙurori, cūʙu taxta va transport) in planho xelo ʙarzijod içro karda şudand. Dar mudati hamaji solhoji istuqomati hukumati soveti sanoati saʙuk plani xudro dafaaji aval içro kard.

Xoçagiji qişloq ham az sanoat ʙoqis namonda istodast. Dar inço hamcunin plan dar hamaji navʙhoji asosi içro karda şud, va dar xusuşi in xel koramho, cunonci qala, kartūşka, laʙlaʙu, paxta, zaqir plan ʙarzijod içro karda şud. Bisjor kolxozho porsol hosilothoji rekordiro ʙa dast darovarda, ʙaroji ʙarzarloriji insopaji proizvodstvoji xoçagiji qişloqi namunahoji çudo naqzi gūştinro nişon dodand,—ʙa az jakunim hazor zijodtar peşqadamhoji sanoat va xoçagiji qişloq hukumat mukofothoji aoli dod. (**Qarsakzaniho**).

Harakati staxanūviji az maqzi sanoati vazmin tavalud şudagi, dar tamomi xoçagiji xalqi ʙo muvafaqijat taraqi jofta, quvati zūri içodiji xud qati normahoji kūhnaro vajron karda, normahoji navi proizvodstvoji sotsialistiro tasdiq karda istodast. Hozir hamin xel navʙi sanoate joftan qinast, ki dar onço rekordhoji korkardaʙurori taraqi nakarda istoda ʙoşand. Nomhoji ʙisjor qahramonhoji sanoatu xoçagiji qişloq ʙajni aomaji xalqi mo maşhur şudagi hastand. Nomhoji Staxanūv, Busigin, Smetanin, Krivonos, Vinogradūvaho, Marija Demcenko na faqat dar mamlakati mo, ʙalke dar az hadhoji on ʙerun ham maşhur hastand.

Rafiqho, magar in isʙotkuniji ravşane nest, ki ʙunjodijati sotsialistiji soveti dar xalq ci xel caşmaji ʙuzurgi initsiativaji içodi, qajuri va mardonavoriro jela kard. Hov, mamlakati mo qahramonhoro tavalud mekunad. Digar xel ham şuda nametavonad, cunki dar mamlakati mo mihnat kori sarʙalandi, kori taʙrifʙe, kori qajuriju qahramoni hast.

Harakati staxanūviji vuçudaş inqiloʙi corjakgiriji sotsialistiro ʙa ʙalandiji to ʙa alvaqt dastras naʙudagi ʙardoşt. Guftan mumkinast, ki usuli staxanūvi—izoʙretenijahoji corjakgiri karda istodagi, asʙoʙhoji navro ʙa kor ʙurdan, corasinihoji ratsionalizatoriro çori kardan, kori taşkilotiro ʙehtar kardan, quvati koriji ʙrigadaho, tsexho va upravlenijahoji ʙo tomro zijodtar durust ço ʙa ço mondan — dar peşi milionho raʙocihoju kolxozciho, sadho hazor inʒenerho, texnikho va agronomho majdoni faroxi korro jela mekunad.

Dar sanoat ʙrigada ʙa qatori ʙrigada, tsex ʙa qatori tsex, zavod ʙa qatori zavod, nava ʙa qatori nava corjakgiri karda istodin. Dar xoçagiji qişloq kolxoz ʙa qatori kolxoz, rajon ʙa qatori rajon, oʙlast ʙa qatori oʙlast corjakgiri karda istodin. Hamaji hamin jakço ʙa hamin xel muvafaqijathoji korkardaʙurori ʙurda meravonad, ki az ʙoʙati onho hanūz ʙa nazdiki orzu kardan ham mumkin naʙud.

aodathoji kūhnaro vajron karda, normahoji kūhnaji spetsialisthoji norma mezmondagi muqarar kardagiro şikasta, harakati staxanūvi dar sanoat rezervhoji ʙuzurgi peştar plan ʙa nazar namegiriftagiro jela karda, ʙe çori karda şudani qodrathoji nav ʙurovardani molhoji sanoatiro zijod karda, xudarziji produktsijaro kam karda istodast. Va in, dar navʙati xud, kam kardani narxhoro ʙa vuçud meʙijorad. Inro soli 1935-um ravşan isʙot mekunad, ki dar mudati on hukumat narxhoji jak qator produkthoji sanoatiju xoçagiji qişloqiro xelo kam kard.

Dar şarojati kapitalizm ʙehosili—ʙaroji qişloq ʙadʙaxti hast, hosiloti ʙaland ham—ʙadʙaxti hast. Tez zijod şudani hosilnokiji mihnat dar mamlakathoji ʙurʙuazi ʙa ʙarzijod ʙuromada xoʙ raftani mol, ʙa krizis, ʙa zijod şudani ʙekoriju gadoji ʙurda merasonad.

Dar mamlakati mo, ʙacapages, taraqijoti proizvodstvo, zijod şudani hosilnokiji mihnat majdoni kori korxonahoji sanoatiju xoçagiji qişloqiro vaseʙ mekunad, şarojathoji materialiju madaniji zindagoniji aomaji mihnatkaşhoji şahru qişloqro ʙehtar mekunad. Az in meʙurojad, ki harakati staxanūvi dar natiça fojda ʙurdani mihnatro ʙehtar mekunad, imkonijathoji ʙa kor ʙurda şudani ʙaro vaseʙ mekunad, taraqijoti quvati materialiju madaniji mamlakati moro xelo zijod mekunad.

Rafiqho, ʙa tahti ʙajroqi purquvatu şikastnaxūrandaji partijaji komunisti, ʙa tahti rahʙariji rafiq **Stalin (qarsakzanihoji ʙaavç)** xalqhoji vatani ʙuzurgi mo ʙojilaji jagonaju dūst şuda, ʙaroji muvafaqijathoji navi sotsializm gūştin megirand. (**Qarsakzanihoji davomdor**).

Ruxsat dihed, sesijaji dujumi ajezdi 7-umi TsIK SSSR-ro jela şud gufta hisoʙ kunam. (**Qarsakzanihoji davomdor**).

Mixail Ivanovic ʙa sekretari TsIK rafiq **Akulūv** suxan medihad.

Rafiq Akulūv rūznomaji sesijaro xonda medihad, on ʙa sadohoji çudojiji Soveti Itifoqi va Soveti milathoji TsIK SSSR tasdiq karda meşavad.

Reglament ham tasdiq karda meşavad. Baʙd sesija qaror kard, ki dokladi jakum—az xusuşi plani xoçagiji xalqiji SSSR dar soli 1936-um ʙudagiro dar maçlisi jakçojaji har du palat şunavida, amo muzokiraro çudo guzaronda şavad.

Mixail Ivanovic dar xusuşi punkti jakumi rūznoma—az xusuşi plani xoçagiji xalqiji SSSR dar soli 1936 um ʙa rajisi Sovnarkomi SSSR rafiq **V. M. Molotūv** suxan medihad.

Rafiq **Molotūv** ʙa ʙoloji triʙuna meʙurojad. Hama davomat kardagiho az çojhoşon xesta, sardori hukumati itifoqiro qarsakzanihoji ʙaavçi durudarozi qati peşvoz megirand. Ba aizati pajravi nazdiktarini şikastnaxūrandaji rafiq Stalin sadohoji taʙrikxonaji otaşin, ʙefasq „ura" guftan ʙaromadand.

Dokladi rafiq **Molotūv**, ki çamaʙasthoji ʙoloji ʙunjodijati sotsialistiji soli 1935-um va programaji navi ʙaʙamati taraqijoti inʙunaji xoçagiji xalqiji soli 1936-um, zafarhoji partijaji Lenin-Staliniro nişon medod, qarsakzanihoji ʙaavç, sadohoji ʙa rafiq **Stalin**, sardori hukumati Itifoqi rafiq **Molotūv**, narkomi mudofia, marşali Itifoqi Soveti rafiq **Voroşilūv** taʙrik rasondan qati cand ʙor faşq kunonda şud.

Baʙdi tamom şudani doklad sesija ʙa sinali rafiq Molotūv qarsakzanihoji xūri davomdor kard.

(UzTAG.)

Sljuti staxanovcihoji majdonhoji paxta

Suxani rafiq OXUN-BOBOJÜV

LUNACARSKIJ, (UzTAG) Dar çohoji Lunacarskij 8-umi janvar sljuti staxanovcihoji majdonhoji paxtakoriji rajoni nomi Çoçonikidze şuda guzaşt. Dar on sljut 300 nafar staxanovcihoji majdonhoji paxta—vakilhoji 37 kolxozi ʙohtarini rajon qism giriftand.

Vaqte ki rafiq Oxun-Boʙojüv dar prezidium pajdo şud, kolxozciho aro ʙa qarsakzanihoji ʙaavç pajvasta giriftand.

Direktori MTS rafiq Trusin az xususi muvafaqijathoji kolxozhoji rajon ʙa sljut maəlumot dod. Dar soli 1935-um rajon az har jak gektar 1 tsentner [illegible] dod. Guştini ʙaroji hosilhoji soli 1936-um sar şudagi muvafaqijatnok guzaşta istodast, plani [illegible] rondani tiramohi içro karda şud. Kolxozhoji: «Urtoq», «Qurultoj», «Namuna» va digarajon rondani dujumi tiramohiro tamom karda istodin.

Rafiq Oxun-Boʙojüv sljutro az nomi TsK KP(ʙ)Uz va hukumati Uzʙekiston taʙrik karda, az xususi taçrisaji Fajzulo Junusüv caqcaq kard va staxanovcihoji rajonro çeq zad, ki in taçrisaro qaʙul kunand.

Rajisi kolxozi „Qizil Əzamat". Ojazi-aka Mirzojüv cunin maəlumot dod, ki kolxozi ü muroçiatnomaji ordendorhoji Uzʙekistonro holekaj sançida ʙuromad, ʙaroji 30 tsentneri hosilot dodan ʙa xudaş voçiʙijat girifta, kolxozi nomi «Pravda Vostoka»ro ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zad. Rajisi kolxozi nomi «Pravda Vostoka» Madumar-aka çeqzaniro qaʙul kard.

Baroji az har jak gektar 30—35 tsentner hosilot dodan, az 30 kolxoz zijodtar ʙa corjakgiri daromadand.

⁂

Baroji „hosiloti Ilic"

AKMALOBOD. Ba munosiʙati omadani ordendorho dar rajon 7-umi janvar sljuti rajoniji staxanovcihoji majdonhoji paxta şuda guzaşt. Dar sljut az 500 nafar zijodtar vakilon qism giriftand. Ordendorho az xususi safari dar Maskov kardagoşon va az xususi vexürdiji ʙa qatori rafiq Stalin kardagoşon dokladho kardand Fajzulo Junusüv, Israel Hamrodanüv, Fajzulo Amonüv va Usmon Norüv ʙuromada suxan kardand.

Voçrai ozi ʙa rafiq Stalin dodagoşonro ordendorho tasdiq kardand

— Dar soli 1936 um mo az har jak gektar 55 tsentner medihem—guft Usmon Norüv.

42 nafar kolxozcihoji kolxozhoji „Birljaşu", „Traktor", nomi Baumani 2-um, nomi Oxun-Boʙojüv, nomi Fajzulo Xoçajüv, nomi Ikromüv va „Oq-Oltin" ʙaroji az har jak gektar 35 tsentner hosilot giriftan ʙo jakdigar corjakgiri karda istodin. Brigadirhoji kolxozhoji nomi Ikromüv, nomi Stalin, „Qizil Julduz", va „Brljaşu" ʙaroji az har jak gektar 45 tsentner paxta dodan corjakgiri karda istodin. 20 nafar zvenovodhoji kolxozhoji nomi Bauman, nomi Stalin, nomi Lenin, „Matluʙot", nomi Ikromüv nomi Oxun-Boʙojüv va „Brljaşu" ʙaroji az har jak gektar 35 tsentner giriftan corjakgiri karda istodin.

Baroji paxta tamomi sol kor kardan zarurast

ŞAHRISABZ. Plani koridani qamaji tiramohiro kolxozi „Bajroqi Mihnat" holekaj içro karda, 8 gektar zamdama çav kard.

Majdonhoji paxta az qüzapojaho toza karda şudagi meʙoşad. Kolxoz imsol sojad 25 gektar paxta korad.

Muvofiqi talaʙi muroçiatnomaji kolxozcihoji ordendor va ʙa asosi kora taçrisahoji ustohoji paxta, zamini paxta korida meşudagiro tiramoh rondan zarur hast. Ahmijati rondani tiramohi, xelo kalon hast Fajzulo Junusüvi az har jak gektar zamin 57 tsentner hosilot giriftagi va digar ustohoji nomdori paxtakor ham učastokhojaşonroz tiramoh du marotiʙa ronda, taksinçi hosiloti ʙalandro ʙastagi hastand.

Dar kolxozi „Bajroqi Mihnat" ana ʙa in kori rondani tiramohi xelo sust karda istodin. Az 25 gektar zamini paxta faqat 13 gektaraş ronda şudagi meʙoşad. Kori rondani tiramohiro kolxoz ʙas kardast. Pravleniji kolxoz va ʙrigadirho ahmijati in korro ʙa nazar nagirifta istodin. Baroji paxta tamomi jak sol kor kardan zarur ʙudanaşro heç vaqt faromüş kardan mumkin nest.

J. Zavulunüv

Programaji kori Komiteti naukahoji Uzʙekiston

Komiteti naukahoji Uzʙekiston hamin sol kori tahqiq kardani quvvahoji hosil-xeziji respuʙlikaro vasea ravoç medihad.

Dar soxti geologija va resurshoji minerali diqqati asosi ʙa tahqiq kardani sanahoji mineraliji Toşkand—Circiq—Angren va ʙa korhoji kofta jaftani xelhoji navi cizhoji nafisnok (aljuminij, materialhoji sinokori) va munfiat ʙurdani on cizho doda meşavad.

Energetika jake az çojhoji asosiro megirad.

Dar xususi energijaji aʙiro dar xoçagiji xalqiji respuʙlika çori kardan, va xususan ʙaroji kolxozho va markazhoji rajoni gidrostantsijahoji majda soxtan kor guzaronda meşavad. Hamin sol ʙori aval dar soxti munfiat ʙurdani quvvati şamol kori tahqiqoti guzaronda meşavad. Kori tahqiq kardani sanahoji dar şaroiti Uzʙekiston püşidani cüʙu taxta ʙa rah monda meşavad. In masala ʙaroji Narkomati rohhoji ohan, Narkomati korhoji saloça va Uzʙekenergo ahmijati kalon dorad, cunki sanahoji püşidani cüʙ va dar natiçaji in tez-tez sail kardani takjahoji cüʙi va vajronkuniji rohhoji aloqaro mamajan gardonda meşavad.

Baroji resurshoji rüjizamini tahqiq kardan du kori kalon guzaronda meşavad. Jake az in korho—„rüjizamini Uzʙekiston" dar cand tom kitoʙ soxtan meʙoşad. In mehnat ʙa tahriri professor Korovin ʙa doxili 4 sol meʙarojad. Kori dujum ʙa tahqiq kardani quvvahoji tasisiji hosilxeziji okrugi Surxondarjo vaʙasta hast.

Sxemaji soliji korhoji meliorativiji jake az zaminhoji ʙo seli zür şusta şudagi va furü raftagiji rajonhoji respuʙlika—Farqona tajor karda meşavad. Baroji voqisahoji furüravi va selhoriro planona tahqiq kardan, Komiteti naukaho, ʙa hamrohi instituti poçvagiji Akademijaji naukahoji SSSR, dar Uzʙekiston stantsijaji seliji dar Itifoq jakom ʙudagi taşkil medihad.

Jak navaʙ navi kori komiteti naukaho—tahqiq kardani çondorhoji ʙa qanati poçvagi va ʙa poçvaji rüjizamin ci xel taasir kardani onhoro fahmidan meʙoşad.

Jak qator korhoji dar xoçagiji xalqi çori kardani prisorhoji oftoʙ qati garm meşudagi guzaronda meşavad. Ojair az in, kori soxtani oʙ ʙardori oftoʙi sar karda meşavad. Baroʙari hamin korhoji tahqiqkuniji geliotexnikaji SSSR va xoriçaro çamʙ ʙast karda meşavad.

Atlasi quvvathoji hosilsurori va xoçagiji xalqiji Uzʙekiston soxta meşavad.

Ba davri in korho kadrhoji ʙisjori korkunhoji ilmi va tamomi ʙazaji ilmiji-tahqiqkuni (kaʙinetu laʙoratorijaho) moʙilizatsija karda meşavad.

Ba içro kardani in korho dar xususi komiteti naukahoro ʙa Akademijaji naukahoji Uzʙekiston gardondan qadami ʙuzurge ʙa peş monda meşavad.

(UzTAG)

Molhoji navi xuşnusqaji Tekstilkombinat

Tekstilkombinat hamin sol 40—45 xel molhoji nusqaji nav doştagi meʙurorad. Ba kori kaşidani nusqahoji nav xudoʙnikhoji milliji sarojatkor mahali va talani xalqi [illegible] navi medenistagi kaşida şudagi meʙojand. Kombinat ʙa rajonho jak ʙrigada xudoʙnikho va sedandakor firistond, ki onho xudagoniji mahali, naqşi nigori milli, [illegible] va digaroro tahqiq kardani surojand.

Dar mahi fevral konkursi Tekstilkombinat ʙaroji nusqaji naqşi naqşu harxel molho ʙekon kardagi tamom meşavad. Konkursi mazkur sojad ʙaroji ʙurovardani gazmoli xuşsifat ʙisjor nusqahoji qimatdoro dihad.

Kombinat fikr dorad, ki namunaji molhoji xudro dar vistavkaji umumi çihoniji dar Paris meşudagi nişon dihad.

(UzTAG).

Lamahelho va karaxtho

Baədi sançişi dokumenthoji partijagi 13 komunist ʙelati partijageşonro gum kardin

Dokumenthoji partijagiro sançida ʙuromadan, ki on ʙa nazdiki guzaştagi hast, çuvongariji komunisthoro qatəijan ʙaland kard, ʙaroji ʙa ʙelati partijageşon ʙa dokumenti cleni partijaji ʙa gosudarstvo rahʙari mekardagi, ʙo ʙarhazari nazar kardanro ʙa onho jod dod.

Aknun ʙaroji hama muşarah hast, ki duşmanhoji partija va sinfi raʙocij, ki onho alhol ʙa vositaji sançiş foş karda şudagi hastand, karaxtiji komunisthoji çudogonaji dar hodisahoji harxela ʙelati partijageşon gumşavandagiro munfiat meʙurdand.

Amo ʙo vuçudi hamin ham, ʙamaji komunistho ʙaroji xudaşon masʙoʙurorihoji darkori ʙurovardagi nestand, onho nafahmidin, ki agar dar xususi dokumenti partijagiro nigoh doştan sahlakak dilxunuki va faroqmassalagi karda şavad, on ahvol ʙelati partijagi gum şudanaşro ʙa vuçud meʙijorad, ki in tüpa-tüqri ʙa duşmanhoji partija jordam dodan meʙoşad.

Faqat dar in mudati kaitahi ʙaədi dokumenthoji partijagiro sançidan guzaştagi, dar rajonhoji Stalin, Kujʙişev va Oktjaʙri taşkiloti partijagiji Toşkand, rajkomho 13 hodisaji komunistho ʙelati partijagi gum kardanaşonro sançida ʙuromadand. Lekin ʙoz ci qadar talaʙhoji taşkilothoji istidojiji partijagi dar xususi komunisthoji ʙelati partijagiro gum kardagi, sançida naşuda dar rajkomho xoʙ raftast.

In karaxtho ki ʙoşand, va dar vaqti ci xel hodisahoji „çudo ham maxsus" onho ʙelati partijageşonro gum karda ʙoşand?

Ana, masalan, upravljajuşciji şüʙaji savdoju-sotiqi Gosʙank rafiq Licagin, cleni partija az soli 1925-um. Belati partijageşro ü ʙaədi du rüzi sançiş „gum kardast". Licagin cunin „xijol mekunad" ki ü ʙelataşro dar vaqti ʙelati avtoʙus xaridanaş dar stantsijaji avtoʙus gum kardast.

Rafiq Goldşmidt—korkuni rahʙarikunandaji Şülkinstitut, cleni partija az soli 1912-um, az kurort gaşta omada istoda ʙudast. Partʙelataşro hama vaqt dar kisaji capaş naqz nigoh medoştast. Faqat ü paslu gaşta, ʙa tarafi rost xoʙ raftastu, partʙelat takaş qati qojiʙ şudast.

Rafiq Foxt—direktori faʙrikaji zakazhoji individuali megiriftagi, partʙelataşro dar tilikcaji dasteş nigoh medoştast, onro ʙa qatoraş dojim ʙa kor meovardast. Amo dar jake az rüzhoji avçi kor tilikca gum meşavad va ʙa qatori on partʙelat ham qojiʙ şudast..

Agar Goldşmidt ʙaədi az osojişi kurort gaşta omadanaş xoʙi saxt rafta partʙelatro gum karda ʙoşad, amo Tursunüv (az taşkiloti partijagiji kursi marksizmu-leninizm) va Bolotüv (az taşkiloti partijagiji Narkomzemi) partʙelataşon kuço şudageş va dar vaqti ci xel hodisa ʙelati partijageşon gum şuda mondageşro hanuz namedonand.

Ana, jak çavqijat „qurʙonhoji harakati tramvaj":

— Dar vaqti ʙa vagoni tramvaj savor şudan partʙelatro duzdidand meguftagiho — ana in komunisthoji karaxt meʙoşand: Oros (Komʙinati non), Sijünüv (UzGIZ), Tjutjunikov (Uzpromkooperatsija), Alijüv (Kursi marksizmu-leninizm), Semjonüva (faʙrikaji şiravorʙuroriji „Urtoq"), Hasanüv (kursi adlija).

In komunistho az sançişi dokumenthoji partijagi hici taəlim nagirifta ʙudin. Hamin qadar ham şuda ʙoşad, amo corahoji çazoji partijagiji rajkomho va taşkilothoji istidojiji partijagi ʙa onho dodagi, ʙa in guvohi komunisthoji partʙelat gum karda, hamin qati ʙa tanʙari duşmani sinfi dasta medodagi, xelo kam meʙoşad. Mana in isʙot şuda metavonad, ki az 13 hodisaji partʙelat gumkuniji hozir rajkomho sançidagi, faqat rajkom partijaji rajoni Stalin jak Hasanüvro az partija rad kardagi hast, hamun ham ʙaroji korhoji muqoʙilipartijagi kardageş jakçoja karda ʙurovardagi hast.

Taşkilothoji istidojiji partijagi, dar vaqti hodisahoji partʙelat gum şudanaşro sançidan, hanuz sust nazar mekunand va masaalaro hama vaqt ʙa daraçaji ʙalandi printsipiali namevardorand.

In taçrisaji kor, ʙaroji huşjoriro ʙaland kardan, lamaheli va karaxtiji rah doda nameşudagiro ʙarham zadan jordam rasonda nametavonad.

Ba jodi clenhoji partija direktivaji Komiteti markaziji VKP(ʙ)ro ʙoz jak ʙori digar dodan darkor hast, ki on talaʙ kardagi hast, ki dar ʙoʙati odamhoji partʙelat gum mekardagi coraʙinihoji partijagiro zür karda şavad, xususan inro dar in vaqti sançişi dokumenthoji partijagi navakak tamom şudan zür karda, masaalaro to az partija rad kardan monda şavad.

Az nav soxtani seti avqoti çaməijati

Az rüji qarori Narkomvnutorgi SSSR seti avqoti çaməijatiji itifoq az nav soxta meşavad. Hama stalovi, restoran va qahvaxonaho ʙa 3 kategorija taqsim karda meşavand. Dar kategorijaji jakum hama stalovihoji mihnatkaşhoro dar çoji xizmataşon taamin mekardagi doxil meşavand. Dar in xel stalovihо ʙojad dojim avqothoji umumiji arzon mavçud ʙoşand. Dar kategorijaji dujum hamegi digar stolovihо qahvaxonaho, „amerikankaho" va digar avqotxonahoji hamanoʙ doxil meşavand. Dar in xel stolovihо xelhoji avqotho ʙisjor karda meşavand, lekin, qajri avqothoji portsioni az rüji zakaz avqothoji sanzaju saqaloti va krupagiji az 1 süm zijod nameistodagi, avqothoji mohigiji to 2 süm narx doştagi va avqothoji güşti to 3 süm narx doştagi tajor karda doda meşavand.

Hamegi restoranu qahvaxonahoji tipi ʙalandi namozdigaru şaʙo kor mekardagi dar kategorijaji sejum doxil meşavand. Dar inxel restoranho ʙojad avqothoji maxsusi sifatʙaland tajor karda şavand

Dar kvartali jakumi hamin sol 36 stoloviji namunaviji kategorijaji dujum jela karda meşavad, az in: dar Maskov— 0 stolovi, dar Leningrad— 6 stolovi, dar Kijev—2 stolovi, dar Donʙas—10 stolovi va d. d.

Ba doxili soli 1936-um ʙoz 120 stoloviji namunaviji kategorijaji dujum jela karda meşavad.

Hamcunin 5 restoran va 50 qahvaxonaji kategorijaji sejum jela karda meşavad.

Faʙrikahoji oşpazi ʙa korxonahoji tajorkunandaji stoloviju magazinhoji nazdik ʙudagiro avqothoji tajor va nimkola tajor kardagi qati taamin mekardagi gardonda meşavand. Ba doxili hamin sol candin magazinhoji namunaviji avqothoji tajoru nimkola tajor kardagiro melorüxtagi jela karda meşavand.

Dar şahrho stolovihoji na jak ʙaroji ʙa xona ʙurdan avqot medodagi, ʙalke az rüji zakazi peşakiji matluʙotciho avqotro ʙa xona ʙurda medodagi taşkil doda meşavand.

Natiçaji corjaki dujumi maktaʙi kolxozi „Zelenskij"

MIRZOCUL. Dar kolxozi nomi Zelenskij maktaʙi du sinfaji 43 talaʙa doştagi mavçud hast. Davomati talaʙahoji sinfi jakum ʙa 94 protsent va talaʙahoji sinfi sejum ʙa 97 protsent rasonda şudagi hast.

Dar sinfi jakum 90 protsenti talaʙaho, dar sinfi 3-um 86 protsenti talaʙaho darshojaşonro naqz hazm kardagi hastand.

Lekin az saʙaʙi to ʙa hole kitoʙhoji darsiji geografija, tasisijot va zaʙoni modari naʙudan, in darshoro con lojiqanda guzaronda şudagi nest.

Intizomi talaʙaho çudo naqz ʙa rah monda şudagi hast.

Talaʙaho ʙa kori paxtacini va kuzaku kürak t.zakuni ahmijati kalon dodagi hastand. Onho 11 hazoru 300 kilo paxta cindagi hastand.

Kamʙudiji asosiji taəlim zarʙa medodagi—az [illegible], az zokvori va kitoʙhoji darsi ʙa daraçaji mukamal iʙtijoç karda naşudani maktaʙ meʙoşad. Garcande ki pravleniji kolxoz qudrati ʙartaraf kardani in kamʙudiho doşta ʙoşad, lekin ü ʙa maktaʙ nazari meşü-merüqüji qati nigoh karda, ahmijati darkori nadoda istodast.

Pravleniji kolxoz hamcunin ʙaroji kori maktaʙi nest kardani ʙesavodiji kolxozcihoro ʙa rah mondan heç jak ahmijat nadoda istodast. Dar natiça davomati talaʙahoji maktaʙi nest kardani ʙesavodi xelo ʙa daraçaji past furomadagi hast.

Musorifi rajon ham, ʙaroji in kamʙudihoro ʙartaraf kardan va sifati taəlimro ʙa daraçaji darkori ʙardoştan ahmijat nadoda istodast, hato to ʙa hole programaji corjaki sejumro nafiristodast.

Mudiri maktaʙ M. Jusupov.

Çangi Italija va Aʙisinija

RIM. 11 (UzTAG). Dar svodkaji marşal Badalio az xususi zaftu zanamhoji dar Aʙisinija şudagi dodageş cunin maəlumot doda meşavad, ki otrjadhoji italjaniju mahali ʙa maʙlaqi ʙisjori aʙisinhoji dar rajoni rüdxonahoji Ganat va Geva pajvand meşudagi mavçud ʙudagi huçum kardin. Muvofiqi maəlumoti doda şudagi aʙisinho maçʙur şudin, ki jak tüda odamhoji kuşta şudagiro monda gurezand. Az tarafi italjanho 3 soldati mahali kuşta şuda, ʙo ofitseri mahali va panç soldati mahali jerador şudin.

⁂

Maəlumoti Germanija az xususi Makalero zeri dast kardani aʙisinho

BERLIN, 11 (UzTAG) Muxʙiri dar Adis-Aʙeʙa ʙudagiji ʙjuroji maəlumotdihandaji Germanija cunin maəlumot medihad, ki muvofiqi xaʙarhoji oxirin omadagi, askarhoji aʙisin şahri Makalero zeri dast kardin.

10-umi janvar pagohi qanati rosti askarhoji aʙisin dar tahti komandadihiji ras Sejjum ʙa huçumi qatəi daromada va ʙaədi zaftu zanamhoji zür, ki dar on vaqt Makale cand karat az dast ʙa dast guzaştast, qarisihoji nispi şaʙ aʙisinho qatəijan Makalero zeri dast karda tavonistin. Aʙisinho dar Makale ʙisjor jasirho, jaroq, zapashoji harʙi va digaraşro zeri dast kardin.

⁂

LONDON, 11 (UzTAG). Maəlumoti Rejter az Adis-Aʙeʙa dodageş dar fronti çanuʙi ʙa nazdikihoji Dolo zaftu zanamhoji zür şuda guzaştageşro nişon doda meguzarad. Muvofiqi maəlumot, az du taraf ham ʙisjor odamho kuştaju jerador şudin. Askarhoji italjani cand kilometr ʙa peş daromadin. Ba askarhoji ras Dest ʙa maʙlaqi 35 hazor güştinʙar quvat omada istoda ʙudast.

Muvofiqi maəlumoti „Tajms" dodageş, dar vaqthoji oxirin askarhoji aʙisin dar fronti çanuʙi xelo muvafaqijat ʙa dast darovardin. Italjanho plani ʙa daroziji rüdxonahoji Veʙi—Şeʙeli va Fafan huçumkuniji xudro içro karda natavonistin.

Aʙisinho ʙo sanoatkoriji xelo kalon tankhoji italjaniro ʙa tuzaqho doşta girifta istodin.

Muxʙiri Rejter nazdi ştaʙi askarhoji italjani dar fronti çanuʙi strategijaji çudo naqzi aʙisinho va, xususan, ras Destro nişon doda meguzarad. Xatari ü ʙa ilangi tarafi capi askarhoji italjani rasondagi italjanhoro maçʙur kardast, ki quvatajonro ʙa Dolo rohi karda va az şahri ʙa markaz huçum mekunem guftu peşʙini kardageşon ʙurojand. Hozir aʙisinho ʙa ilangi rü ʙa rü ʙa nazdikiji Ual-Ual ʙudagi xatar rasonda istodin va in komandavaniji italjaniro ʙe toqat karda istodast.

Muvofiqi maəlumoti „Mancester Gardian" dodagi, ʙa mudati jak haftaji 8-umi janvar tamom şudagi, az kanali Suetsk 5 paroxodi italjani guzaşta raftin, dar ʙoloji hamin paroxodho 5459 soldat ʙudin. 10-umi janvar az hamin kanali Suetsk du paroxod ʙo 7 hazor soldat va 6 paroxodhoji ʙorkaş ʙo xacilho rü ʙa çanuʙi Eritrej karda raftin.

⁂

LONDON, 10 (UzTAG). Sardori misijaji Krasnij Kresti misri dar Aʙisinija prints Daud ʙa Qoir telegrafrohi kardast, ki aeroplanhoji italjani dar Daga-Bur ʙa taki ʙomʙa girif şudani kasalxonaji misri qati qoʙa naşuda, kasalxonaji misriji dar Bolali ʙudagiro ʙa taki üqi pulemjütho giriftin. Odamho kuşta naşudin

⁂

LONDON, (UzTAG). „Tajms" maəlumot medihad, ki aeroplanhoji italjani rajonhoji ʙa nazdikihoji Aşangi mavçud ʙudagiro az sari nav ʙa taki ʙomʙa giriftin. 4-umi janvar şiş aeroplanhoji italjani punkti Bokutanro ʙa taki üqi pulemjütho giriftin. Az ʙajni askarhoji aʙisin odam kuşta naşudast. Dar xudi hamun rüz aeroplanhoji italjani ʙoloji punkti Esʙenat, az küli Tana ʙa samti şarq cand sadta ʙomʙa partoftin.

Ras Mulugeta va ras Kassa maəlumot medihand, ki dar mudati haftaji jakumi janvar dar rajoni Makale ʙomʙa partoʙi davom kard. Az rüji hisoʙi onho, aeroplanhoji italjani hazorta ʙomʙa, dar on çumla ʙomʙahoji gaznok partoftin. 8 soldat va 2 fuqoro kuşta şuda, 15 odam jerador şudin.

Xaʙarhoji xoriça

ANQARA, (UzTAG). Hukumatdorhoji Turtsija dar oktjaʙri soli guzaşta panç nafar terorcihoji ʙo taponcahoju ʙomʙaho silohpüş ʙudagiji ʙa maqsadi ʙa prezidenti respuʙlikaji Turtsija Kamol Ataturk nijati kuş kardan az Sirija ʙa sarʙadi Turtsija daromadagiro avoq karda ʙudand. Baroʙari hamin deputati parlament Sain, cun taşkildihandaji nijati kuş ʙa avoq girifta şuda ʙud.

9-umi janvar dar sudi çinojati protsesi qismgirandahoji nijati kuş kardagi sar şud. 8 nafar gunahkorho, dar on çumla deputati soʙiq Sainro sud karda şuda istodast.

⁂

PRAGA, (UzTAG). Muvofiqi maəlumoti „Pude Pravoji" komunisti ʙa tjurmaji markaziji Vitlix (Germanija), ki dar onço 460 nafar odam ʙa çiʙati sijosi gunahkor şuda avoq raftagi ʙudand, ʙa nazdiki az Vestfali va Essen ʙoz ʙa miqdori 61 odami avoq xoʙ raftagiro ovarda dast.

„Dar vaqti ʙa onho nigoh kardan dili odam vahm megirad,—meguja gazeta: onho jakço cor kas, cor kas ʙa işkelho ʙastagi ʙudand, müjsaji hameşon taroşidagi ʙud, rühoji hameşon jerador şudagi ʙudand. Ojair jeraho, ki onho az ʙoloji cüʙu cahoji simi peconda şudagi qati dan ʙuujod şudagi hastand, ʙisjori rini onho dandonhojaşon şikasta ʙudand, du nafar avoq şudagi şuda ʙudand."

Programaji taəlim içro şudagi hast

QUQOND. (Az muxʙiri maxsusimo). Maktaʙi 16 umi jahudigi ʙaroji sifati ʙalandi taəlimro ʙa dast darovardan, ʙajni muəllimhoju talaʙaho kori corjakgiriji sotsialistiju udarnikiro revoç dodagi hast. Talaʙahoji kamʙaqalro az fonli xud az palto, müza, kalüc va asʙoʙhoji xoniş mukamal taamin kardagi hast. Baroʙari sar şudani soli navi taəlim maktaʙ ʙa nazdi xud nufet taşkil kardagi meʙoşad.

Dar natiça programaji nispi avvali soli taəlimro maktaʙ xuşsifat ʙa 100 protsent içro kard.

Darshoro talaʙaho ʙa 94,9 protsent hazm kardagi hastand. Davomati talaʙaho ʙa 99 protsent rasidagi hast. 61 protsenti talaʙaho ʙa safi udarniki çalʙ karda şudagi meʙoşand.

Maktaʙ az asʙoʙu kitoʙhoji darsi ʙa mukamal iʙtijoç karda şudagi hast. Ba doxili 4 mahi kori xud maktaʙ 5 karat maçlisi padaru modarhoro guzarond. Bo jordami talaʙaho 5 narotiʙa gazetaji devori ʙurovarda ʙud. Maktaʙi mazkur korhoji metodi, programa va digaraşro ʙo jordami muəllimhoji maktaʙi 14-umi jahudigiji Quqond guzaronda istodast.

S I M

★

MARƢELON. Maktaʙi 6-umi jahudigiji dar nazdi faʙrikaji ʙareşumʙurori Marƣelon mavçud ʙudagi, ʙa soli taəlimi 1935-36-um ʙo tajoriho peşvoz ʙuromada ʙud.

Direktori faʙrikaji ʙareşumʙurori ʙaroji ʙa talaʙaho avqoti garm taşkil dodan, 4 hazor süm pul çudo karda dod. Maktaʙ dar mudati 4 mohi kori xud talaʙahoro az avqoti garm iʙtijoç kard.

Maktaʙ programaji nispi avvali taəlimro ʙo muvafaqijat ʙa protsent içro kard. Talaʙaho darsro ʙa 95 protsent hazm kardagi ʙoşand. Davomati talaʙaho ʙa protsent rasidagi hast. Nişon darkorast, ki 175 nafari talaʙa tiʙoni corjaki dujumro ʙa ʙahoji naqz dodand.

Maktaʙ ʙaroji corjaki sejumi taəlimro muvafaqijatnok sar kardan, dar vaqti kanikuli zamistoni ʙa lojiqanda tajorigari did. M. MUS

Plani solonaro 125 protsent içro kard

MARƢELON. Arteli kosiʙi lakaşiji „Bajnalmilal" jake az hoji peşqadam hisoʙ meşavad. li mazkur dar natiçaji harakati xanüviro ʙajni clenho revoç plani solonaro ʙarzijod 125 protsent içro karda ʙaçoji 2 millionu ri 200 süm ʙa maʙlaqi 2 m 505 h zoru 700 süm produksija rovard.

Hozir şumoriji staxanovciho nafar ʙa 112 nafar rasidagi hast xanüvcihoji ʙohtarini artel, Jisoxorüv, Ahmedüv, Godelüv, va digarajon plani dekaʙriji az 180 to 210 protsent içro kard.

Hozir arteli „Bajnalmilal" plani soli 1936-umro ʙarzijod sifati ʙaland içro kardan staxanüviro vasea revoç doda dast.

N. Fat

Redaktori çavoʙgari vaqtina M. A

Врид. отв. редактора M. A

Tipografijaji «Pravda Vostoka»